

**SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU CRNE GORE**

**PRAVILNIK  
O TAKMIČENJIMA U PODVODNOM RIBOLOVU**

**Herceg Novi, 25.jul 2020. godine**

Na osnovu člana 42 Zakona o sportu ( "Sl. list CG" br. 44/18) i člana 42. stav 1a) alineja 8 Statuta Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore, Skupština Saveza na sjednici održanoj 25.07.2020. godine **donosi**

## **P R A V I L N I K**

### **O TAKMIČENJIMA U PODVODNOM RIBOLOVU**

#### **1. OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Donošenje pravila i propisa koji definišu i regulišu postupke, obaveze i prava učesnika na takmičenja u podvodnom ribolovu (u daljem tekstu: takmičenja) u nadležnosti je Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore (u daljem tekstu: Savez ).

##### **Član 2.**

Ovaj Pravilnik uređuje međusobne odnose, obaveze i prava učesnika u takmičenju u podvodnom ribolovu, sistem takmičenja i postupke koji predhode takmičenju, u toku takmičenja, kao i po njegovom završetku.

Pravilnik se primjenjuje na svim zvaničnim (službenim) i prigodnim takmičenjima koje organizuju Savez i klubovi učlanjeni u Savez .

##### **Član 3.**

Izuzev od čl. 2. ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na zvanični međunarodnim takmičenjima u podvodnom ribolovu ( svjetska i evroafrička prvenstva i kup takmičenja)

Međunarodna zvanična (službena) takmičenja iz stava 1. ovog člana odvijaju se skladu sa Međunarodnim pravilnikom CMAS-a o takmičenjima u podvodno ribolovu i Posebnim pravilnikom CMAS-a o takmičenjima u podvodnom ribolovu.

##### **Član 4.**

Svi učesnici na takmičenjima u podvodnom ribolovu dužni su se ponašati u skladu s pravilima koje propisuje ovaj Pravilnik, Zakon o morskome ribarstvu i marikulturi i akti doneseni na temelju tog zakona, Zakon o sportu, opšti i pojedinačni akti Saveza, te dostojno predstavljati crnogorski sport u zemlji i inostranstvu.

##### **Član 5.**

Učešće na takmičenjima u podvodno ribolovu zasniva se na amaterskoj osnovi. Takmičar koji je na određenom takmičenju stekao pravo nastupa na višem rangu - stepenu takmičenja dužan je nastupiti na tom takmičenju i time opravdati sredstva i povjerenje koje mu je kao sportskom ribolovcu ukazao klub ili Savez .

##### **Član 6.**

Planiranje, realizacija i evidencija o takmičenjima vrši se po jedinstvenoj metodi, koja obezbjeđuje jednostavnu i preglednu sistematizacije podataka o svim održanim takmičenjima, učesnicima i ostvarenim rezultatima.

#### **2. Sistem i klasifikacija takmičenja**

##### **Član 7.**

Takmičenja u podvodnom ribolovu mogu biti:

A. Prema namjeni:

1. Službena (zvanična)

2. Prigodna (nezvanična)

B. Prema starosnoj kategoriji:

1. Juniorska (U22) za takmičare od 18 do 22 godine starosti
  2. Seniorska za takmičare starije od 18 godina
- C. Prema rangu – stepenu zvanična takmičenja su:
1. Klupska (I stepen)
  2. Opštinska ( II stepen)
  3. Međuopštinska ili regionalna (III stepen)
  4. Državna ( IV stepen)
  5. Kontinentalna i evroafrička ( V stepen)
  6. Svjetska (VI stepen)

#### **Član 8.**

Sva takmičenja koja Savez i klubovi planira organizovati u jednoj godini, kao i svjetska – evroafrička prvenstva na kojima je planirano učešće državnih selekcija ili klubova, unose se u jedinstveni kalendar takmičenja za tu godinu.

Izuzetak od predhodnog stava ovog člana su klupska prvenstva, koja se ne unose u jedinstveni kalendar takmičenja, a čiji termin održavanja su klubovi dužni prilagoditi terminima održavanja međunarodnim takmičenjima u organizaciji Savez, državnim prvenstvima i kupu Crne Gore.

#### **Član 9.**

Predlog kalendara takmičenja za narednu godinu izrađuje, nakon sprovedenog tendera za tehničke organizatore, Komisije za takmičenje Saveza ( u daljem tekstu: Komisija za takmičenje) najkasnije do 10. decembra tekuće godine.

Jedinstveni kalendar takmičenja za narednu godinu usvaja Upravni odbor Saveza najkasnije do 25. decembra tekuće godine.

### **2.1. Službena takmičenja**

#### **Član 10.**

Sistem službenih - zvaničnih takmičenja na nivou Crne Gore utvrđuje Skupština Saveza svojom odlukom. Odlukom o sistemu takmičenja utvrđuje se koja će se sve regionalna i država prvenstva i kup takmičenja održati u jednoj takmičarskoj sezoni, kao i broj učesnika i pravo učešća na ovim takmičenjima, ako to ovim Pravilnikom nije propisano.

Izmjene sistema takmičenja mogu se primjenjivati najranije po isteku jedne takmičarske sezone od utvrđivanja tih izmjena.

Cjelokupni ciklus službenih (zvaničnih) takmičenja u Crnoj Gori, od klupskih do državnih održava se u jednoj kalendarskoj godini prema jedinstvenom godišnjem kalendaru takmičenja.

#### **Član 11.**

Programom službenih takmičenja u Crnoj Gori obuhvaćena su sledeća moguća takmičenja:

- Klupska prvenstva u podvodnom ribolovu
- Opštinska i međuopštinska (regionalna) prvenstva u podvodnom ribolovu
- Državna prvenstva u podvodnom ribolovu
- Kup Crne Gore u podvodnom ribolovu

#### **Član 12.**

Pravo učešća na klupskom prvenstvu imaju svi podvodni ribolovci učlanjeni u klub.

Pravo nastupa na takmičenjima višeg ranga stižu najbolje plasirani takmičari na nižem rangu takmičenja.

Kriterijume za učešće i broj učesnika na takmičenjima višeg ranga propisuje organizator, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

### **2.1.1. Klupsko prvenstvo**

#### **Član 13.**

Klupsko prvenstvo u podvodnom ribolovu, kao osnovni stepen takmičenja, obavezan je za sve kubove Saveza koji u svom članstvu imaju podvodne ribolovce. Pravo učešća na klupskom prvenstvu imaju svi podvodni ribolovci učlanjeni u klub. Klupska prvenstva su pojedinačna.

Klubovi koji u poslednjih 12 (dvanaset) mjeseci nije održao klupsko prvenstvo nemaju pravo uputiti svoje takmičare na pojedinačna i ekipna prvenstva višeg ranga.

Klub je obavezan da poslije održanog klupskog prvenstva, u roku od 10 dana dostavi izvještaj Komisiji za takmičenje Saveza o održanom takmičenju.

Klupska prvenstva održavaju se u terminima koji ne ometaju održavanje takmičenja višeg ranga.

#### **Član 14.**

Takmičar koji nije učestvovao na klupskom prvenstvu nema pravo nastupa u dotičnoj kalendarskoj godini na bilo kojem službenom takmičenju.

Izuzetno, to se ne odnosi na takmičare spriječene opravdanim razlozima ( lična bolest, smrtni slučaj u porodici, obaveze na fakultetu ili drugoj školi i sl.), što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem ili odgovarajućom potvrdom.

### **2.1.2. Opštinska i međuopštinska – regionalna prvenstva**

#### **Član 15.**

Opštinska i međuopštinska – regionalna prvenstva se organizuju ako za isto iskažu interesovanije više od tri kluba u opštini – regiji. Opštinska i međuopštinska prvenstva organizuju se kao pojedinačna.

Međuopštinska – regionalna prvenstva se obavezno organizovati kao kvalifikaciona za nastup na državnom prvenstvu, ako Savez ista uvrsti u jedinstveni kalendar takmičenja za dotičnu kalendarsku godinu.

Pravo učešća na regionalnim kvalifikacionim prvenstvima imaju po 6 (šest) takmičara iz svakog kluba, koja već nijesu stekla pravo za nastup na pojedinačnom državnom prvenstvu za tu godinu.

### **2.1.3. Državna prvenstva**

#### **Član 16.**

Državna prvenstva mogu biti pojedinačna i ekipa ili istovremeno pojedinačna i ekipna.

Državna prvenstva mogu trajati:

- jedan dan
- dva ili više dana – dva ili više krugova

#### **2.1.3.1. Pojedinačna državna prvenstva**

#### **Član 17.**

Pravo nastupa na pojedinačnom državnom prvenstvu u kategoriji seniori imaju:

- 8 (osam) prvoplasiranih takmičara sa državnog prvenstva u predhodnoj godini i
- 22 (dvadesetdva) takmičara koji su to pravo stekli plasmanom na regionalnim prvenstvima, odnosno po 3 (tri) takmičara iz svakog kluba, ako regionalno prvenstvo nije održano.

Pravo nastupa na pojedinačnim državnim prvenstvima u kategoriji juniori U22 imaju po 5 (pet) takmičara iz svakog kluba koji zadovoljavaju starosnu granicu.

Pojedinačno državno prvenstvo za seniore će se verifikovati kao važeće ako na istom učestvuje najmanje 12 (dvanaest) takmičara, a za juniore U22 ako na istom učestvuje najmanje 8 (osam) takmičara.

#### **2.1.3.2. Ekipno državno prvenstvo**

#### **Član 18.**

Na ekipnom državnom prvenstvu pravo učešća ima svaki klub učlanjen u Savez CG sa po tri ekipe.

Izuzetak su klub iz kojeg je prošlogodišnji državni ekipni pobjednik i klub domaćin, koji imaju pravo nastupa sa po četiri ekipe. Ekipe na državnom prvenstvu broje 2 (dva) člana.

Državno ekipno prvenstvo će se verifikovati kao važeće ako na istom učestvuje najmanje 6 (šest) ekipa.

#### **Član 19.**

Državno prvenstvo u podvodnom ribolovu može biti istovremeno i pojedinačno i ekipno.

Ako se istovremeno održava pojedinačno i ekipno državno prvenstvo svi takmičari koji učestvuju na pojedinačnom državnom prvenstvu su istovremeno i učesnici ekipnog državnog prvenstva. U ovom slučaju klubovi su dužni da prije početka verifikacije definišu sastave svojih ekipa. Broj učesnika na ovakvim državnim prvenstvima određen je članom 17 ovog Pravilnika.

### **2.1.4. Kup Crne Gore**

#### **Član 20.**

Na kupu Crne Gore u podvodnom ribolovu pravo učešća ima svaki klub učlanjen u Savez sa po 3 (tri) ekipom. Izuzetak su klub iz kojeg je prošlogodišnji pobjednik i klub domaćin, koji imaju pravo učešća sa po 4 (četiri) ekipe.

Ekipe broji dva člana.

Kup Crne Gore će se verifikovati kao važeće ako na istom učestvuje najmanje 6 (ekipa ) ekipa.

### **2.2. Prigodna takmičenja**

#### **Član 21.**

Prigodna - neslužbena takmičenja mogu biti stalna ili povremena, prvenstvena ili kup takmičenja, takmičenja za trofej i slično, a organizuju se u okviru određeno jubileja, turističko – sportske manifestacije, humanitarnih akcija i sličnim prilikama.

Organizatori prigodnih takmičenja mogu biti klubovi ili Savez.

#### **Član 22.**

Svi zainteresovani klubovi dužni su pismeno tražiti saglasnost Saveza za organizaciju prigodnog takmičenja.

Uz pismeni zahtjev klubovi su obavezni priložiti propozicije takmičenja, koje moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom.

#### **Član 23.**

Datumi održavanja prigodnih takmičenja ne smiju remetiti raspored – termine održavanja službenih takmičenja.

Prigodna takmičenja u podvodnom ribolovu unose se u jedinstveni kalendar takmičenja.

## **3. Organi za sprovođenje takmičenja i učesnici**

### **3.1. Organizator takmičenja**

#### **Član 24.**

Organizator je pravno lice, koje je svojim programom aktivnosti predvidjelo (planiralo) i organizovalo održavanje takmičenja. Organizator može biti: Savez ili klub.

#### **Član 25.**

Organizator državnih i međuopštinskih – regionalnih prvenstava i Kupa Crne Gore je Savez .

Organizator opštinskih prvenstvenih i kup takmičenja je klub koji je predložio organizaciju. Saglasnost za održavanje ovih takmičenja daje Savez .

Organizator prigodnih međunarodnih takmičenja (van programu CMAS-a) može biti Savez ili klub uz saglasnost Saveza.

Organizator takmičenja osigurava službena priznanja ( pehare, medalje, plakete ...)

#### **Član 26.**

Organizator za svako takmičenje izrađuje propozicije, koje moraju biti u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, pravilnicima o takmičenju CMAS-a, Zakona o sportu, Zakona o morskome ribarstvu i marikulturi i aktima donesenih na temelju ovog zakona.

Projekat propozicija Organizator je obavezan usaglasiti sa tehničkim organizatorom – domaćinom. Usaglašene propozicije organizator je dužan objaviti na internet stranici Saveza i dostaviti svima onima koji imaju pravo učešća na takmičenju najmanje 30 dana prije održavanja takmičenja.

Izuzetak od predhodnog stava ovog člana su klupska prvenstva za koje se propozicije ne objavljuju na internet stranici Saveza. Način obavještanja članova za ova prvenstva je u nadležnosti kluba organizatora.

Propozicije za takmičenja koja organizuje Savez izrađuje Komisija za takmičenje Saveza.

#### **Član 27.**

Propozicije sadrže najbitnije informacije o takmičenju:

- ime organizatora i tehničkog organizatora - domaćina takmičenja;
- vrsta takmičenja (prvenstveno ili kup; službeno ili prigodno);
- kategorija (seniori li juniori U22);
- način takmičenja (pojedinačno ili ekipno ili pojedinačno i ekipno);
- mjesto i datum održavanja takmičenja;
- imena vođstva takmičenja (delegat, sudije, rkuovodic takmičenja);
- pravo nastupa i eventualna ograničenja;
- rok podnošenja prijava za takmičenje
- iznos kotizacije
- mjere sigurnosti na takmičenju
- broj takmičara po pratećem barkama
- težine validnih ulova i popis riba koje je zabranjeno loviti
- način obračuna bodova i određivanja plasmana takmičara i ekipa
- dokumenta koje takmičari treba da predoče kod verifikacije (člansku kartu, dozvolu za sportsko-rekreativni ribolov, ljekarsko uvjerenje, polisu osiguranja ili izjavu odgovornosti i dr.)
- popis dozvoljene opreme i alata za ribolov
- datume zvanične pretrage ribolovnih zona
- priznanja za takmičare i ekipe
- mogućnost smještaja i ishrane sa cijenama
- satnicu takmičenja (vrijeme i mjesto verifikacije, žrijebanja, svečanog otvaranja, trajanja ribolova, predaje ulova, vaganje, podjela priznanja i dr.)

Obrazac prijave za učešće na takmičenju propisuje organizator.

### **3.2. Tehnički organizator – domaćin takmičenja**

#### **Član 28.**

Tehnički organizator – domaćin takmičenja (u daljem tekstu: tehnički organizator) je sportska organizacija kojoj je organizator povjerio da sprovede takmičenje. Kada su organizator i tehnički organizator isto pravno lice, tada isti preuzima obaveze organizatora i tehničkog organizator propisane ovim Pravilnikom.

#### **Član 29.**

Tehnički organizator državnog i regionalnih prvenstva i Kupa Crne Gore imenuju se nakon sprovedenog konkursa – tendera na kojem ravnopravno učestvuju svi klubovi učlanjeni u Savez. Konkurs raspisuje Komisija za takmičenje najkasnije u novembru tekuće za državna prvenstva u narednoj godini. U konkursu se navode orjentacioni termini održavanja, planirani broj učesnika, broj potrebnih baraka za takmičenje, kao i drugi bitni elementi za nesmetano održavanje takmičenja.

Komisija za takmičenje svoje predloge za tehničkog organizatora državnog i regionalnih prvenstava i

kupa Crne Gore sa terminom održavanja istih unosi u jedinstveni kalendar takmičenja i dostavlja Upravnom odboru Saveza na razmatranje i usvajanje u rokovima navedenim u čl. 9. ovog Pravilnika.

Savez je dužan tehničkom organizatoru pružiti svu tehničku i drugu pomoć u pripremi i sprovođenju takmičenja.

### **Član 30.**

Tehničke organizatore takmičenja koja nijesu u organizaciji Saveza imenuje organizator.

### **Član 31.**

Da bi takmičenje proteklo u duhu odredaba ovog Pravilnika, tehnički organizator je obavezan da:

- obezbjedi podatke koji su neophodni organizatoru da bi dao konačan tekst propozicija;
- imenuje rukovodica takmičenja i o tome obavijesti organizatora;
- prijavi takmičenje Direkciji za inspekcijiski nadzor u pomorskom i unutrašnjem plovnom saobraćaju, radi dobijanja odobrenja za održavanje takmičenja u planiranom ribolovnom području;
- prijavi takmičenje nadležnom organu MUP-a;
- preko sredstava javnog informisanja i na drugi način (plakatiranjem i sl.) obavijesti javnost o takmičenju;
- obezbjedi službenog ljekara i sanitarno vozilo;
- obezbjedi odgovarajuća plovna sredstva (barke) za takmičare;
- obezbjedi brzi brod za vođstvo takmičenja i brzi brod za posadu za spašavanje (ronioca);
- obezbjedi autonomnog ronioca za hitne intervencije – spašavanje;
- obezbjedi ostalo tahnčko osoblje ( voditelje čamaca - barkariole, mjerica ulova, redare i dr.) i tehnička sredstva (brojeve za oznaku čamaca, vagu za mjerenje ulova, posude za odlaganje ulova, signalni pištolj, razglas i dr.) neophodna za nesmetano odvijanje takmičenja;
- obezbjedi označeni prsten ili mrežicu - vreću sa brojem za odlaganje ulova za svakog takmičara;
- predloži zonu (ili zone) u kojima će se odvijati takmičenje te rezervnu zonu, vodeći računa o broju takmičara;
- plutačama ili na drugi način vidno označi zonu ribolova prije početka takmičenja;
- obezbjedi i uredi prostor za otvaranje i zatvaranje takmičenja, proglašenje rezultata i dodjelu priznanja na način propisan ovim Pravilnikom;
- obezbjedi i uredi mjesta za verifikaciju takmičara, sastanke rukovodstva, rad tehničkog osoblja, mjerenje i vaganje ulova i prostor za gledaoce;
- vrši prihvata i smješta učesnika takmičenja, te pripremu i podjelu obroka;
- organizuje štampanje i umnožavanje dokumenata takmičenja, obavještavanje i informisanje javnosti i učesnika takmičenja o toku takmičenja;
- organizuje prevoz učesnika takmičenja do plovnih objekata.
- kod međunarodnih takmičenja obezbjedi da u toku trajanja takmičenja učesnici i gledaoci ne koriste državne simbole druge države, osim simbola država koje učesnici predstavljaju na tom takmičenju;
- preduzme potrebne bezbedonosne mjere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na takmičenju;
- omogući kontrolu dopinga, u skladu sa Zakonom o sportu i sportskim pravilima.

### **Član 32.**

Tehnički organizator odgovara za štetu koja nastane sportistima, gledaocima i drugim učesnicima takmičenja i trećim licima zbog nepoštovanja obaveza iz člana 93 stava 1 Zakona o sportu i ovog člana Pravilnika, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za prouzrokovanu štetu.

### **Član 33.**

U cilju obogaćenja programa takmičenja, tehnički organizator može za učesnike takmičenja organizovati turističke izlete, zabavne programe i sl.

### 3.3. Rukovodstvo takmičenja

#### Član 34.

Rukovodstvo takmičenja je odgovorno da se takmičenje održi u svemu prema odredbama ovog Pravilnika i propozicijama, važećim zakonima i drugim relevantnim opštim i stručnim uputstava.

#### Član 35.

Rukovodstvo takmičenja čine:

- Delegat organizatora
- Žiri takmičenja
- Glavni sudija
- Rukovodilac takmičenja

U obavljanju stručnih poslova rukovodstvu takmičenja pomažu: voditelji čamaca (barkarioli), ljekar, posada za spašavanje, redari, mjerilac ulova i druga lica.

#### 3.3.1. Delegat organizatora

#### Član 36.

Delegat je ovlašćeni predstavnik organizatora, koji mora imati položen ispit za sudiju u sportskom ribolovu.

Delegat:

- predsjedava kapitenskim mitingom i predsjednik je Žirija takmičenja;
- organizuje sastanak rukovodstva takmičenja sa pomoćnim sudijama, voditeljima čamaca - barkariolima i ostalim pomoćnim osobljem radi provjere da li su obezbjeđeni svi uslovi za normalno odvijanje takmičenja;
- provjerava da li sve barke ispunjavaju tehničke zahtjeva i imaju propisanu opremu za bezbjedan ribolov;
- provjerava da li je zastava Crne Gore istaknuta na način propisan Zakonom o upotrebi državnih simbola;
- povjerava da li prijavljeni takmičari imaju licencu za nastup na takmičenjima u tekućoj godini;
- provjerava da li su svi prijavljeni takmičari stekli uslov za nastup na dotičnom takmičenju i da li imaju ljekarsko uvjerenje i polis osiguranja o posledica nesretnog slučaja za vrijeme učešća na takmičenju, odnosno ako nemaju da li su potpisali izjavu da nastupa na vlastitu odgovornost - rizik i da lično snosi odgovornost za eventualnu nesreću - štetu do koje bi moglo doći tokom takmičenja.
- predsjedava kapitenskim sastanku;
- predsjednik je žirija takmičenja i kontroliše izbor članova žirija;
- prisustvuje i pomaže glavnom sudiji kod verifikacije;
- rukovodi žrijebanjem;
- vodi računa da protokol takmičenja uredno protekne, posebno ceremonijal otvaranja i zatvaranja takmičenja;
- obilazi sa matičnim brodom zonu ribolova;
- kontroliše regularnost takmičenja, te na uočene nepravilnosti i odstupanja od odredaba ovog Pravilnika, propozicija takmičenja i drugih akata upozorava rukovodstvo i zahtjeva otklanjanje uočenih nepravilnosti, a ako ocjeni da bi neka odluka sudije mogla uticati na regularnost takmičenja ima pravo donijeti odluku koja zamjenjuje odluku sudije;
- uručuje službena priznanja u ime organizatora;
- na takmičenjima koja su u organizaciji Saveza, u odsutnosti predsjednika Saveza otvara i zatvara takmičenje.

#### Član 37.

Delegat neće odobriti početak takmičenja, ako nijesu ispunjeni svi neophodni uslovi (organizacijski, tehnički, hidrometeorološki i dr.) da se ono uredno sprovede.



### **Član 38.**

Delegat je dužan da u roku od 3 (tri) dana od završetka takmičenja organizatoru dostavi izvještaj, uz koji prilaže zapisnik glavnog sudije sa priložima (odlukama, rezultatima i dr.). U izvještaju iznosi svoja zapažanja o pripremi, organizaciji i izvođenju takmičenja, suđenju, radu domaćina, rukovodstva takmičenja i pomoćnog osoblja, te ponašanju učesnika takmičenja, uz navođenje mjera koje je preduzeo u cilju obezbjeđenja regularnosti takmičenja.

### **3.3.2. Žiri takmičenja**

#### **Član 39.**

Žiri takmičenja čine delegat i dva kapitena ekipa, koji se biraju na kapitenskom mitingu, a na kojem se biraju i njihovi zamjenici, koji takoođe moraju biti kapiteni ekipa.

#### **Član 40.**

Žiri takmičenja rješava prigovore i žalbe koje podnose učesnici takmičenja.

Ako prigovor ili žalbu podnosi ili se ista odnosi na ekipu ili takmičara čiji je kapiten član žirija, kod rješavanja takve žalbe u radu žirija i odlučivanju umjesto istog učestvuje njegov zamjenik.

Podnošenja i rješavanja prigovora i žalbi sprovodi se na način propisan ovim Pravilnikom.

#### **Član 41.**

Kada se pojavi potreba za izmjenama i dopunama propozicija, programa i drugih utvrđenih postupaka, kao i prekid takmičenja odluku o tome donosi žiri takmičenja, nakon konsultacije sa glavnim sudijom i rukovodiocem takmičenja.

Ako izmjene i dopune iz predhodnog stava pogađaju učesnike, žiri takmičenja donosi odluku nakon izjašnjavanja predstavnika učesnika (kapitena) i rukovodstva takmičenja na zajedničkom sastanku, kada se konsultacije završavaju glasanjem i usvajanjem stava većine.

### **3.3.3. Glavni sudija**

#### **Član 42.**

Glavnog sudiju za sva državna i regionalna prvenstva i kup Crne Gore određuje - imenuje Sudijska komisija Saveza.

Glavnog sudiju za klupska prvenstva imenuje klub organizator.

Glavnog sudiju za međunarodna takmičenja imenuje organizacioni odbor nakon konsultacije sa Sudijskom komisijom Saveza.

Glavni sudija mora imati položen odgovarajući ispit za sudiju u sportskom ribolovu, odnosno zvanje i licencu za suđenje na tom rangu – stepenu takmičenja.

Glavni sudija je odgovoran da se takmičenja uredno sporovode i rezultati objektivno vrednuju.

Za takmičenja na kojima je broj učesnika veći od 15 (petnaest) imenuje se pomoćnik glavnog sudije.

Pomoćnik glavnog sudije obavlja radnje koje mu u zadatak stavi glavni sudija.

#### **Član 43.**

Glavni sudija prije početka takmičenja i ribolova:

- utvrđuje uz pomoć rukovodioca takmičenja da li su obezbjeđena sva materijalna sredstva (birotehnička, signalna, razglasna, propisani obrasci, barke sa odgovarajućom opremom, sudijski brod i vaga za mjerenje ulova, prstene – vrećice za odlaganje ulova, table sa brojevima čamaca, plutače za označavanje zone ribolova i dr.) za nesmetano odvijanje takmičenja i zahtjeva da se nedostajuća pribave, a neispravna poprave ili zamjene;
- vrši verifikaciju takmičara koji ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom i propozicijama takmičenja;
- zahtjeva od domaćina da prostor za kontrolu, mjerenje, brojanje i vaganje ulova bude namjenski uređen i zaštićen od pristupa gledalaca;

- organizuje kontrolu pratećih baraka i provjerava da li su opremljene opremom koju propisuju važeći zakoni i propisi, te njihovu podobnost za takmičenje u vladajućim hidrometeorološkim uslovima;
- provjerava kako su upoznati sa svojim zadacima barkarioli, redari i posada za spasavanje;
- poslije verifikacije održava zajednički sastanak sa takmičarima i kapitenima, kako bi se razriješili svi sporni detalji vezani za takmičenje;
- vrši žrijebanje pod rukovodstvom delegata;
- prije isplovljenja, na mjestu okupljanja, obavještava takmičare i barkarile o vremenu početka i završetka takmičenja i krajnjem vremenu za predaju ulova.
- daje odobrenje za isplovljenje prema zoni (rejonu) takmičenja;
- daje znak za početak i završetak ribolova.

#### **Član 44.**

U toku trajanja takmičenja glavni sudija obilazi zonu ribolova i interveniše kada lično uoči ili kada bude upozoren da se neki od takmičara i barkariola, ne ponaša u duhu ovog Pravilnika i propizicija.

Odluke i mjere, proistekle iz nepoštovanja propisa i postupaka od strane takmičara, za koje se izriče mjera diskvalifikacije i udaljavanja sa takmičenja, glavni sudija preduzima odmah, odnosno najkasnije prije zaključivanja liste plasmana.

Glavni sudija interveniše na licu mjesta i u cilju zaštite i sigurnosti učesnika takmičenja, te u slučaju loših ili pogoršanih vremenskih uslova, kao i drugih problema koji smanjuju jednake šanse za lov svakog takmičara, predlaže delegatu da se donese odluku o skraćanju vremena ribolova ili prekidu takmičenje. Znak za završetak ribolova daje glavni sudija.

#### **Član 45.**

Glavni sudija neposredno rukovodi kontrolom, mjerenjem, brojanjem i vaganjem ulova, te upisom podataka u obrasce za obračun bodova i određuje plasman pojedinaca i ekipa.

Glavni sudija sastavlja zapisnik o takmičenju, kojeg kompletira sa listama plasmana pojedinaca i ekipa, prigovorima učesnika, zaključcima i odlukama. Zapisnik sa priložima se predaje delegatu organizatora.

Obrazac za upis podataka mjerenja i vaganja ulova, obračun bodova i određivanje plasmana i obrazac izvještaja propisuje Komisija za takmičenje.

#### **Član 46.**

Rezultate takmičenja u načelu objavljuje glavni sudija, koji ima pravo da isto prepusti nekom od članova rukovodstva takmičenja.

### **3.3.4. Rukovodilac takmičenja**

#### **Član 47.**

Rukovodilac takmičenja, kojeg imenuje tehnički organizator, u toku priprema i samog takmičenja neposredno rukovodi svim organizacionim i tehničkim poslovima, koordinira rad pomoćnog osoblja i izvršava i druge zadatke koje dobije od delegata i glavnog sudije. Rukovodilac takmičenja je odgovoran za:

- izbor stručnog i podobnog pomoćnog tehničkog osoblja;
- obezbjeđenje plovnih i drugih materijalnih sredstava neophodnih za takmičenje;
- uređenje prostora za otvaranje – zatvaranje takmičenja, proglašenje rezultata, mjerenje i vaganje ulova i prostorija (sa opremom) za rad rukovodstva takmičenja;
- označavanje zone ribolova;

#### **Član 48.**

Rukovodilac takmičenja organizuje prihvata, smještaj i ishranu takmičara i drugih učesnika, isplatu naknada i putnih troškova, naplatu kotizacije, te na zahtjev učesnika pomaže u organizaciji njihovog povratak sa takmičenja.

### 3.3.5. Pomoćno tehničko osoblje

#### 3.3.5.1. Službeni ljekar

##### Član 49.

Osnovna dužnost službenog ljekara je da organizuje i pruža medicinsku pomoć za vrijeme takmičenja. Službeni ljekar je obavezan:

- biti prisutan kod verifikacije;
- izvršiti pregled i verifikaciju ljekarskih uvjerenja takmičara;
- čuvati ljekarska uvjerenja od verifikacije do kraja takmičenja;
- zabraniti takmičaru da učestvuje na takmičenje ako je ljekarsko uvjerenje neuredno ili nepotpuno, odnosno starije od 6 (šrst) mjeseci;
- u toku takmičenja obilaziti brzim čamcem učesnike takmičenja i po potrebi pružiti neophodnu medicinsku pomoć povređenima i oboljelima;
- rukovoditi službom hitne pomoći, ako je to određeno propozicijama.

##### Član 50.

Ljekar je obavezan da takmičarima za koje, prije ili u toku takmičenja, neovisno o priloženoj zdravstvenoj dokumentaciji, ocjeni da nijesu zdravstveno sposobne za takmičenje, odnosno da su pod uticajem alkohola ili droge, zabrani dalje učešće na takmičenju.

Odluke službenog ljekara u ovim slučajevima su konačne.

##### Član 51.

Ocjene o zdravstvenoj sposobnosti takmičara, svojim aktivnostima i intervencijama, ljekar obrađuje u pismenom izvještaju, koji priključuje zapisniku glavnog sudije.

#### 3.3.5.2. Voditelj čamca - barkariol

##### Član 52.

Voditelja čamaca – barkariola ( u daljem tekstu: barkariol) obezbjeđuje domaćin takmičenja ili ih svaki takmičar obezbjeđuje za sebe, što se reguliše propozicijama takmičenja.

##### Član 53.

Barkariol može biti samo osoba koja posjeduje uvjerenje o položenom stručni ispit za zvanje „voditelj čamca“, koju za vrijeme takmičenja nosi sa sobom.

Barkariol je obavezan da se upozna sa odredbama ovog Pravilnika i propozicijama u dijelu koji se odnosi na istog, te da:

- posjeduje odgovarajuću dokumentaciju o registraciji barke;
- barku obezbjedi sa opremom propisanom važećim zakonima i uredbama;
- nakon žrijebanja na barci istakne oznaku (takmičarski broj) barke;
- u zakazano vrijeme barku dovede na mjesto ukrcavanja takmičara i preuzme za takmičare za koje je to prateća barka: lanč pakete (marendu) i vodu, ako odlukom rukovodstva takmičenja nije drugačije propisano;
- pomaže takmičarima pri unošenju takmičarske opreme i ukrcavanju;
- isplovi na znak glavnog sudije i nakon znaka za početak ribolova barku vodi na poziciju za lov koju odrede takmičari;
- vodi računa da je odabrana pozicija unutar ograničene ribolovne zone - rejona;
- ne dozvoljava početak ribolova prije znaka za start;
- vodi računa da takmičari završe ribolov u propisano vrijeme, a u slučaju da to neki od takmičara ne uradi o tome obavještava glavnog sudiju;
- u slučaju nevremena vodi brigu o sigurnosti plovila i takmičara i traži pomoć ako je potrebna;

- pruža pomoć eventualno povređenim takmičarima ili drugim barkama i po potrebi traži pomoć susjednih baraka ili matičnog broda, a za oboljele, alkoholizovane ili drogirane takmičare traži pomoć i intervenciju ljekara;
- čuva ulov takmičara na označenom prstenu (sa žicom) ili u mrežici sa brojem (po mogućnosti u posudi sa ledom);
- predaje zajedno sa takmičara ulov na matični brod ili na drugo određeno mjesto.

#### **Član 54.**

Barkariol je istovremeno i pomoćni sudija, ako propozicijama takmičenja nije drugačije određeno. Barkariol kao pomoćni sudija obavlja poslove koje mu u zadatak stavi glavni sudija.

### **3.3.5.3. Ostalo osoblje**

#### **Član 55.**

Rukovodstvu takmičenja angažuje i druga stručna lica za pojedine poslove: ekipu za spašavanje (ronioca), mjerioca ulova i dr., vodeći računa da svi oni mogu obavljati poslove koji će im biti povjereni.

## **3.4. Učesnici u takmičenju**

### **3.4.1. Savez**

#### **Član 56.**

Savezi je obavezan da planirana takmičenja organizuju i sprovode u kalendarom utvrđenim rokovima i po odredbama ovog Pravilnika.

#### **Član 57.**

Savez vode evidenciju – registar takmičara koji izraze spremnost i koje je klub prijavio – licencirao za učešće na takmičenjima u tekućoj kalendarskoj godini, evidenciju takmičara koji su se kvalifikovali za naredna takmičenja, odnosno takmičenja višeg ranga.

Registar vodi Komisija za takmičenje Saveza na način propisan Pravilnikom o registraciji i licenciranju takmičara.

#### **Član 58.**

Komisija za takmičenje vodi jedinstvenu evidenciju svih takmičenja održanih u organizaciji Saveza. Komisija na kraju svake godine sastavlja izvještaj o održanim takmičenjima, sa rezultatima takmičenja, uočenim propustima, značajnijim primjedbama učesnika, pohvalama i predlozima, izrečenim mjerama i dr. i isti dostavlja Upravnom odboru Saveza na razmatranje.

### **3.4.2. Klub**

#### **Član 59.**

Klub vodi evidenciju svojih članova koji izraze želju i spremnost da učestvuju na takmičenjima u podvodnom ribolovu. Od svakog prijavljenog kandidata, Klub zahtjeva da obezbjedi dokaz (potvrdu) o zdravstvenoj sposobnosti za učešće na takmičenjima i potvrdu o položenom ispitu za ronioca na dah.

Klub sa svakim sportistom - takmičarom zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Klub je obavezan da svakog takmičara osigura od posledica nesretnog slučaja za vrijeme treninga i učešća na takmičenju, ako ugovorom između takmičara i kluba nije drugačije određeno.

#### **Član 60.**

Klub je obavezan da prije početka takmičarske sezone izvrši licenciranje - dostavi Savezu spisak takmičara na način i u roku propisanim Pravilnikom o registraciji i licenciranju takmičara.

### **Član 61.**

Svatom takmičaru, koji je stekao uslov (plasirao se) za učešće na takmičenju klub je obavezan da mu omogući ostvarenje stečenog prava. Kada su u pitanju reprezentativni nastupi, učešće svojih članova klub rješava dogovorno sa selektorskom komisijom Saveza.

### **Član 62.**

Klub je u obavezi da svoje takmičare prijavi za učešće na takmičenjima višeg ranga u propozicijama predviđenom roku.

### **3.4.3. Takmičar**

### **Član 63.**

Pravo učešća na zvaničnim takmičenjima ima svaki član – sportista Saveza, koji ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom i propozicijama dotičnog takmičenja.

Svaki takmičar mora ispunjavati ove uslove:

- da posjeduje dozvolu za sportsko-rekreativni ribolov i člansku kartu kluba za tekuću godinu;
- da je izrazio želju da u kalendarskoj godini učestvuje na takmičenjima;
- da je od strane kluba licenciran za učešće na takmičenjima u tekućoj godini;
- da je zdravstveno i kondiciono sposoban da podnese napor takmičenja na kojem će učestvovati, što dokazuje odgovarajućim ljekarskim uvjerenjem;
- da je osiguran od mogućih povreda i drugih nesreća u toku takmičenja, lično ili kolektivno preko kluba;
- da posjeduje propisan pribor i odjeću za podvodni ribolov;
- da je ispunio uslove predviđene propozicijama za takmičenje.

### **Član 64.**

Kada nema polisu osiguranja od mogućih povreda i nesreća u toku takmičenja, a istu nije u obavezi da obezbjedi organizatora, takmičar je dužan prije početka takmičenja potpisati izjavu o ličnoj sposobnosti - odgovornosti za učešće u kojoj potvrđuje da nastupa na vlastitu odgovornost – rizik i da lično snosi odgovornost za eventualnu nesreću – štetu do koje bi moglo doći tokom takmičenja.

Savez je dužan da zaključi ugovor o osiguranju za sve reprezentativce Crne Gore.

### **Član 65.**

Takmičar koji je prijavljen za nastup na određenom takmičenju dužan je nastupiti, osim ako je spriječen zbog lične bolesti, bolesti ili smrtnog slučaja u porodici ili više sile.

Izuzetno, takmičar koji pohađa srednju ili visokoškolsku ustanovu može propustiti takmičenje za koje je prijavljen i zbog ispita u školi odnosno fakultetu.

### **Član 66.**

Takmičar je obavezan da prije dolaska na takmičenje prouči ovaj Pravilnik i propozicije takmičenja.

Takmičar je dužan da se na takmičenjima pridržava svih sportskih pravila i akata Saveza i svojim ponašanjem i zalaganjem dostojno predstavlja klub za koji nastupa, a na međunarodnim takmičenjima klub, Savez i državu Crnu Goru.

Takmičaru je zabranjena upotreba nedozvoljenih stimulativnih sredstava (doping) i primjena postupaka koji su nedozvoljeni prema pravilima Svjetske antidoping agencije (WADA).

### **Član 67.**

Na službenim takmičenjima u jednoj kalendarskoj godini takmičar može nastupiti samo za jedan klub (matični klub) i to za onaj za koji mu je za tu godinu izdata članska karta i dozvola za sportsko-rekreativni ribolov, a na prigodnim takmičenjima, može nastupiti i za drugi klub uz odobrenje matičnog kluba.

### **Član 68.**

Prelazni rok za takmičare u sportskom ribolovu na moru traje od 01. januara do 15. februara svake godine.

Takmičar je dužan da prije prelaska o tome pismeno obavjestiti svoj dotadašnji klub.

Dotadašnji matični klub može osporiti pravo prelaska takmičara u drugi klub samo u slučaju neizmirenih obaveza prema klubu (na primer: nije izvršio povraćaj opreme i sredstava koja su vlasništvo kluba i sl.), o čemu obavještava Komisiju za takmičenje Saveza. Dotadašnji matični klub je takođe obavezan da Komisiju za takmičenje obavjesti i u slučaju da je dotičnom takmičaru izrečena vaspitna – kaznena mjera vremenske zabrane učešća na takmičenjima koja još traje.

Takmičar za prelazak iz jednog u drugi klub ne može tražiti novčanu niti bilo kakvu drugu nadoknadu, ni primati poklone koji predstavljaju materijalnu korist.

#### 3.4.4. Kapiten ekipe

##### Član 69.

Kapitena ekipe imenuje organizacija koja upućuje takmičare na takmičenje. Ime kapitena ekipe mora biti upisano u prijavi za takmičenje i samo prijavljeno lice može učestvovati na takmičenju u svojstvu kapitena.

##### Član 70.

Kapiten ekipe je odgovoran za ekipu, za njeno blagovremeno prijavljivanje za takmičenje, te ponašanje članova ekipe prije i u toku takmičenja.

Osnovne dužnosti kapitena ekipe su da:

- predstavlja svoju ekipu na kapitenskim sastancima;
- prisustvuju verifikaciji i žrijebanju;
- uplati propisanu kotizaciju (startarinu) za svoje takmičare, ako ista nije ranije uplaćena;
- upozna svoje takmičare sa odabranom zonom na kojem će se održati takmičenje i odlukama donesenim na sastancima sa rukovodstvom takmičenja;
- rukovodi treningom svojih takmičara (ekipe);
- u toku takmičenja obilazi svoje takmičare sa kojima može kontaktirati samo pod nadzorom glavnog sudije, ili delegata;
- prisustvuje brojanju, mjerenju i vaganju ulova takmičara;

Kapiten ekipe je jedini ovlašćen da u ime takmičara i ekipe ulaže prigovore i žalbe žiriju takmičenja i to na način propisan ovim Pravilnikom.

##### Član 71.

Po povratku sa takmičenja, kapiten ekipe podnosi izvještaj organizaciji koja ga je uputila na takmičenje u kojem posebno iznosi ponašanje i zalaganje takmičara u toku takmičenja, postignute rezultate, intervencije koje je preduzimao, posebna zapažanja, te daje eventualne sugestije i predloge.

#### 4. Ribolovno područje i zona ribolova

##### Član 72.

**Ribolovno područje** je geografski određeni dio obalnog mora, na kojem se planira održavanje takmičenja u sportskom ribolovu.

Ribolovno područje određuje organizator u dogovoru sa tehničkim organizatorom, vodeći računa o uslovima za bezbjedno sprovođenje takmičenja, te da u istom ima ribe za takmičenje u podvodnom ribolovu. Organizator je obavezan da u propozicijama, koje se dostavljaju učesnicima takmičenja naznači i ribolovno područje.

##### Član 73.

**Zona ribolova** je uže ograničeni dio ribolovnog područja na kojem će se održati takmičenje. Zonu ribolova dogovorno određuju delegat i tehnički organizator, najkasnije pred početka žrijebanja. Pored glavne obavezno je odrediti i pomoćnu zonu. U slučaju da takmičenje traje više dana za svaki dan se određuje glavna zona ribolova. U izuzetnim slučajevima (nevremena i sl.) dva takmičarska dana se mogu održati u istoj zoni ribolova.

#### **Član 74.**

Granice zone ribolova na moru se ucrtavaju u pomorsku kartu, koja se daje voditeljima čamaca i kapitenima. Iste moraju biti vidno označene odgovarajućim orjentirima (plutačama, svetionicima i sl.).

U zoni ribolova, za vrijeme takmičenja, pored takmičarskih čamaca mogu se nalaziti samo matični brod sa rukovodstvom takmičenja i čamci sa medicinskim osobljem i spasilačkim ekipama.

#### **4.1. Službeni pregled ribolovnog područja**

#### **Član 75.**

Službeni pregled terena u ribolovnom području takmičenja navedenom u propozicijama takmičenja dozvoljen je prijavljenim takmičarima i njihovim pratiocima od petog do drugog dana prije početka takmičenja.

Pregled terena se vrši roneći i plivajući.

Pregled terena je zabranjen dan prije takmičenja, ako propozicijama nije drugačije određeno.

#### **Član 76.**

Za vrijeme službenog pregleda terena zabranjeno je korišćenje podvodne puške ili njeno držanje u barci ili u moru.

Izričito je zabranjeno korišćenje ili držanje u barci ronilačkih aparata (boca) kako za vrijeme službenog pregleda terena, tako i za vrijeme takmičenja.

#### **Član 77.**

Postupci protivni čl. 75. i 76. ovog Pravilnika povlače za sobom obaveznu diskvalifikaciju takmičara.

Diskvalifikaciju izriče glavni sudija na mjestu događaja (ukoliko je zatekao takmičara u prekršaju) ili prije verifikacije ukoliko postoje vjerodostojne pismene žalbe ili izjave drugih takmičara ili nadležnih organa, kada je obavezan da se konsultuje sa žirijem takmičenja.

#### **Član 78.**

Tokom tri dana službenog pregleda, u ribolovno područje ne bi smjeli dolaziti drugi podvodni ribolovci. U

tom smislu bilo bi poželjno da tehnički organizator u okviru svojih mogućnosti ili u dogovoru sa nadležnim organima (plovnom jedinicom MUP-a) organizuje kontrolu ribolovnog područja.

### **5. Oprema za takmičenja u podvodnom ribolovu**

#### **Član 79.**

Takmičenja u podvodnom ribolovu obavljaju se ribolovnim alatom koji propisuje Pravilnik o sportski – rekeativnom ribolovu na moru, ovaj Pravilnik i propozicije takmičenja, stim da ovaj Pravilnik i propozicije takmičenja ne mogu biti u suprotnosti sa Pravilnikom o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru i drugim zakonskim odredbama.

#### **Član 80.**

Na takmičenjima u podvodnom ribolovu takmičarima je dozvoljena upotreba sledeće opreme i sredstava:

- podvodna puška koju takmičar koristi samo svojom snagom (broj rezervnih u čamcu pušaka nije ograničen)
- zaštitno odjelo, rukavice, čarape
- peraje
- maske ili naočare za ronjenje i disalice
- pojas sa olovom
- podvodna lampa
- nož
- jedan ili više plovaka volumena najmanje 10 litara
- dubinomjer, kompas, vodootporni sat

- kuka
- daska za plivanje

#### **Član 81.**

Tokom takmičenja dozvoljena je upotreba elektronskih sredstava za detekciju dna, pozicije i riba. Zabranjena je upotreba uređaja za komunikaciju, osim u slučaju sigurnosnih potreba.

#### **Član 82.**

Zabranjena je upotreba i držanje u barci:

- ronilačkih boca
- prirodnih i vještačkih mamaca za privlačenje – mamljenje ribe
- električnih i drugih sredstava za omamljivanje – ubijanje ribe

### **6. Izvođenje takmičenja**

#### **Član 83.**

Izvođenje takmičenja je skup radnji i postupaka, koji traju od momenta početka verifikacije učesnika do zatvaranja takmičenja i to:

1. Verifikacija
2. Žrijebanje
3. Otvaranje takmičenja
4. Odlazak na poziciju za ribolov
5. Trajanje ribolova
6. Vaganje ulova
7. Bodovanje i određivanje plasmana
8. Podnošenje i rješavanje prigovora i žalbi
9. Proglašenje rezultata i podjela priznanja
10. Zatvaranje takmičenja

#### **6.1. Verifikacija**

#### **Član 84.**

Predmet verifikacije su takmičari, kapiteni, voditelji čamaca, prateće barke – brodovi, matični brod, brod za posadu za spašavanje, zona ribolova i dokumentacija.

Verifikacija se po pravili obavlja jedan dan prije zakazanog početka ribolova, ako propozicijama nije drugačije određeno.

Verifikacijom rukovodi glavni sudija u prisustvu ostalih članova rukovodstva takmičenja, kapitena ekipa i pomoćnog - tehničkog osoblja.

##### **6.1.1. Obaveze takmičara na verifikaciji**

#### **Član 85.**

Svaki takmičar obavezan je na verifikaciji:

- posjedovati ličnu kartu ili drugi validni dokument za indentifikaciju;
- posjedovati člansku kartu kliuba i dozvolu za sportsko-rekreativni ribolov;
- posjedovati ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za takmičenje ne starije od 6 mjeseci;
- ako ne posjeduje polisu osiguranja od nesreće i povreda u toku takmičenja da potpiše izjavu o ličnoj sposobnosti – odgovornosti za učešće na takmičenju;
- ispuniti i ostale zahtjeve propisane ovim Pravilnikom i propozicijama takmičenja

##### **6.1.2. Obaveze tehničkog organizatora na verifikaciji**

#### **Član 86.**

Na verifikaciji tehnički organizator takmičenja je obavezan:



- omogućiti glavnom sudija i delegatu pregled svih baraka predviđenih za takmičenje, plovidbene dozvole i opremljenosti baraka prema zakonskim propisima,
- obezbjediti prisustvo svih barkariola kako bi se provjerilo da li ispunjavaju uslove predviđene čl. 53. stav 1. ovog Pravilnika;
- dodjeliti svakoj barci takmičarski broj (oznaku);
- formirati listu sa telefonskim brojevima barkariola i takmičara;
- svakom takmičaru podjeliti prsten ili mrežicu (vrčicu) sa brojem za čuvanje ulova za vrijeme ribolova;
- ispuni ostale obaveze iz čl. 31. ovog Pravilnika.

### 6.1.3. Obaveza glavnog sudije na verifikaciji

#### Član 87.

Obaveze glavnog sudije na prije i verifikaciji navedene su u čl. 43. ovog Pravilnika.

#### Član 88.

Na osnovu izvršene verifikacije, a prije žrijebanja glavni sudija:

- utvrđuje listu takmičara i ekipa;
- određuje takmičarski broj svakom takmičaru odnosno ekipi;
- utvrđuje listu baraka (sa dodjeljenim im oznakama) koji ispunjavaju uslove za ribolov;
- utvrđuje listu barkariola - pomoćnih sudija.

### 6.2. Žrijebanje

#### Član 89.

Žrijebanje – izvlačenje prateće barke za svakog takmičara vrši se kod takmičenja kod kojih barke obezbjeđuje domaćin takmičenja.

Žrijebanje mora biti javno i precizno.

Žrijebanjem rukovodi delegat organizatora.

#### Član 90.

Prije žrijebanja mora biti predstavljen jasan plan oznaka (takmičarskih brojeva) baraka.

#### Član 91.

Kod takmičenja kod kojih je jedana prateća barka predviđen za dva takmičara sistem žrijebanja mora biti takav da obezbjeđuje da se takmičari iz istog kluba ne nađu u istoj barci.

Svaki kapiten ekipe izvlači – žrijeba brojeve baraka za članove svoje ekipe.

#### Član 92.

Izuzetak od odredaba čl. 91. su ekipna takmičenja (prvenstvena/ kup), kod kojih takmičari jedne ekipe mogu loviti iz iste barke, što se definiše propozicijama. U ovom slučaju vrši se samo žrijebanje barak za ekipu.

#### Član 93.

Ako takmičenje traje više dana, žrijebanje se vrši posebno za svaki dan takmičenja.

### 6.3. Otvaranje i zatvaranje takmičenja

#### Član 94.

Otvoravanje takmičenja može se obaviti:

- dan prije početka takmičenja;
- neposredno pred početak takmičenja;

- poslije prvog dana takmičenja, kada takmičenje traje više dana.

Dan, sat i mjesto otvaranja takmičenja mora biti naveden u programu takmičenja, odnosno propozicijama za takmičenje.

Takmičenje se ne može otvoriti ako predhodno nije izvršena verifikacija (čl. 84. do 88. Pravilnika).

#### **Član 95.**

Učesnici na otvaranju i zatvaranju takmičenja su: učesnici takmičenja i gosti.

Učesnici takmičenja su: takmičari, kapiteni, vođe puta, rukovodstvo takmičenja, voditelji čamaca, pomoćne sudije i ostalo tehničko osoblje i službena lica.

Gosti su svi ostali građani, koje su organizator i domaćin pozvali da prisutvuju ceremoniji otvaranja – zatvaranja takmičenja.

#### **Član 96.**

Sportska odjeća takmičara jednog kluba mora da bude jednoobrazna i na istoj se moraju nalaziti samo simboli – obeležja kluba, a mogu i sponzora.

Odjeća sudija je jednoobrazna, sa simbolima Saveza.

Odjeća delegata mora imati simbole Saveza.

Ostali učesnici u takmičenju su u sportskoj odjeći sa simbolima tehničkog organizatora ili sponzora.

Članovi reprezentacija Crne Gore (takmičari, treneri, vođe puta i dr.) kod učešća na međunarodnim takmičenjima na sportskoj odjeći moraju imati vidljivo istaknute državne simbole. Saglasnost na vizelni izgled reprezentacije daje Ministarstvo sporta i mladih.

Ako je na međunarodnim takmičenjima predviđena upotreba državnih simbola, upotreba grba, zastave i himne Crne Gore mora biti u skladu sa zakonom koji uređuje upotrebu grba, zastave i himne Crne Gore.

#### **Član 97.**

Prostor na kojem se vrši otvaranje - zatvaranje takmičenja mora da obezbjedi razmještaj svih učesnika ceremonije, da ima jarbole za dizanje zastava (u zatvorenim prostorijama zastave se postavljaju na kopljima), da obezbjeđuje uslove za postavljanje i rad razglasa i prostor za izvođenje kulturno - zabavnog programa (ako je isti predviđen).

U zatvorenim prostorijama otvaranje – zatvaranje takmičenja se prilagođava prostoriji.

#### **Član 98.**

Protokol ceremonijala otvaranja takmičenja utvrđuju zajednički organizator i tehnički organizator takmičenja. Ceremonijal počinje govorom dobrodošlice predstavnika tehničkog organizatora. Potom učesnike takmičenja i ostale prisutne mogu uz kraći govor pozdraviti predstavnici državne vlasti i/ili lokalne uprave.

Državna prvenstva uz prigodan govor otvara predsjednik Saveza ili u njegovoj odsutnosti zvanični delegat.

Međuopštinska i opštinska takmičenja otvara predsjednik Saveza, odnosno organizatora ili u njihovoj odsutnosti zvanični delegat.

#### **Član 99.**

Zatvaranje takmičenja se obavlja nakon proglašenja zvaničnih rezultata i podjele nagrada.

Državna takmičenje proglašava zatvorenim predsjednik Saveza, odnosno u njegovoj odsutnosti zvanični delegat.

Ceremonijal otvaranja i zatvaranja svjetskih prvenstava i evroafričkog kupa mora biti u skladu sa odredbama pravilnika o takmičenjima u podvodnom ribolovu CMAS-a i isti se usaglašava sa zvaničnim delegatom CMAS-a.

## **6.4. Odlazak na poziciju za ribolov i trajanje ribolova**

### **6.4.1. Priprema za početak ribolova**

#### **Član 100.**

Prije isplovljenja baraka sa takmičara glavni sudija u prisustvu rukovodioca takmičenja i delegata:

- provjerava da li su sve prateće barke sa barkariolima stigle i da li su na istima istaknute oznaku (takmičarski broj) baraka;
- proziva takmičare i provjerava da li su svi ušli u barke;
- provjerava prisustvo ljekara, broda za spašavanje i ronioca;
- provjerava hidrometeorološke prilike i njihov mogući uticaju na tok takmičenja
- obavještava takmičare i barariole o vremenu početka i završetka takmičenja i krajnjem vremenu za predaju ulova.

#### **Član 101.**

Na onovu izvršenih provjera rukovodstvo takmičenja odlučuje:

- da li su ispunjeni svi uslovi da se ribolov neometano sprovede, u kojem slučaju daje odobrenje za isplovljenje;
- da li početki ribolova treba odložiti, ukoliko sve pripreme nijesu izvršene ili hidrometeorološke prilike nijesu povoljne.

#### **Član 102.**

Znak za isplovljenje daje glavni sudija, stim što prvi isplovljava matični brod, a za njim barke sa takmičarima.

### **6.4.2. Trajanje i tok ribolova**

#### **Član 103.**

Prije davanja znaka za početak ribolova barke sa takmičarima obavezno moraju biti u blizini matičnog broda na kojem se nalazi glavni sudija.

Na ovaj način je omogućena kontrola i ispravan početak takmičenja nakon zvučnog ili svjetlećeg signala. Znak za početak ribolova daje glavni sudija.

#### **Član 104.**

Trajanje ribolova izražava se brojem sati koje takmičar provede u ribolovu u toku jednog dana, i isto određuje organizator svojim propozicijama. Načelno, kod državnih prvenstava ribolov u jednom danu traje 5 (pet) sata. Za takmičenja nižeg ranga vrijeme trajanja ribolova određuje organizator, stim da isto ne bi trebalo da bude manje od 3 (tri) sata.

#### **Član 105.**

Ribolov se odvija u kontinuitetu (bez prekida).

Izuzetno, takmičenje se, zbog razloga sigurnosi ili „više sile“ može prekinuti na određeno vrijeme, te ponovo nastaviti do isteka predviđenog vremena.

#### **Član 106.**

Za vrijeme takmičenja poželjno je da se u zoni ribolova nalaze samo službene prateće barke i brodovi tehničkog organizatora (matični brod i brod sa posadom za spašavanje), te brodovi kojima su delegat i glavni sudija dali odobrenje.

#### **Član 107.**

Tokom ribolova, barkarioli su dužni da se kreću isključivo u zoni ribolova, vodeći računa da ne pređu njene granice, te da ne ometaju ostale barke i takmičare.

### **Član 108.**

U slučaju loših ili pogoršanih vremenskih uslova, kao i zbog sigurnosnih razloga ili posebnih problema, koji smanjuju (ugrožavaju) jednake šanse za sve takmičare, glavni sudija nakon konsultacije sa žirijem takmičenja može prekinuti takmičenje.

Ukoliko se ribolov prekine zbog iznenadno nadošlog nevremena, kasnije se može nastaviti u tokom istog dana, s tim, da ukupno trajanje odgovara vremenu trajanja navedenom u propozicijama.

Ako se takmičenje ne može nastaviti, a do prekida je došlo nakon isteka polovine vremena predviđenog za takmičenje, takmičenje se verifikuje kao važeće, a rezultati postignuti prije prekida obračunavaju se za plasman.

Ako se takmičenje ne može nastaviti, a prekid se dogodio prije polovine vremena predviđenog za takmičenje, ono se poništava. Odluku o ponovnoj organizaciji ovog takmičenja donosi organizator.

Objava prekida takmičenja mora se sprovesti istovremeno, na svim takmičarskim mjestima, ugovorenim znakom ili komunikacijom sa barkariolima, odnosno takmičarima.

### **6.4.3. Obaveze takmičara tokom ribolova**

#### **Član 109.**

Takmičar je obavezan tokom ribolova:

- držati ulovljenu ribu u pratećoj barci ili iznimno na službenom plovku do dolaska barke;
  - biti vezan za plovak tokom ribolova. Plovak mora biti vezan za pojas sa olovnicama;
  - kod tehnike ronjenja „odbacivanjem pojasa sa olovnicama“, vlastitom snagom izvlačiti pojas sa olovnicama;
  - ne ometati druge takmičare. Udaljenost između takmičara može se propisati propozicijama
- Prednost na poziciju lova ima takmičar koji je stigao prvi.

#### **Član 110.**

Postupci suprotni čl. 109. ovog Pravilnika povlače opomenu, a iznimno i diskvalifikaciju za taj dan takmičenja. Diskvalifikaciju povlače i postupci suprotni čl. 82. ovog Pravilnika

Opomenu ili diskvalifikaciju izriče glavni sudija na mjestu događaja ukoliko je zatekao takmičara u nedozvoljenoj radnji. Diskvalifikovani takmičar obavezan je odmah prekinuti takmičenje.

Diskvalifikacija se može izreći i prije vaganja, ako postoje vjerodostojne pismene žalbe, izjave dugih učesnika takmičenja, članova rukovodstva takmičenja ili nadležnih organa. U ovom slučaju diskvalifikaciju izriče žiri takmičenja.

Ulov diskvalifikovanog takmičara se posebno vaga.

#### **Član 111.**

Takmičaru je dozvoljeno, nakon zvučnog signala koji označava kraj ribolova ili dogovorenog vremena, zaroniti po zaostalu opremu.

### **6.4.4. Zabrana za takmičare tokom ribolova**

#### **Član 112.**

Tokom takmičenja u podvodnom ribolovu takmičarima je zabranjeno:

- tegljenje za barku;
- korišćenje mehaničke propulzije za kretanje u moru;
- napinjanje ili držanje napete puške na kopnu, pratećem barci ili plovku;
- ustupiti ili primiti ulov drugog takmičara;
- izlaziti i loviti van zone ribolova;
- predati na vaganje ribu koja nije ulovljena na tom takmičenju;
- predati na vaganje ribu koja u trenutku ulova nije bila slobodna;
- predati na vaganje ribu punjenu olovom ili drugim sredstvima radi povećanja njene težine;
- koristiti u ronjenju pomagala za disanje (ronilački aparat i sl.);
- roniti ili biti u moru prije datog znaka za početak takmičenja;

- roniti nakon datog znaka ili predviđenog vremena za završetak ribolova, osim iz razloga navedenih u čl. 111. ovog Pravilnika;
- agresivno se ponašati prema drugim takmičarima i ostalim učesnicima takmičenja.

### **Član 113.**

Postupci suprotni čl. 112. ovog Pravilnika povlače sa sobom diskvalifikaciju sa takmičenja.

Diskvalifikaciju izriče glavni sudija ukoliko je zatekao takmičara u nedozvoljenoj radnji. Diskvalifikovani takmičar dužan je odmah prekinuti takmičenje.

Diskvalifikacija se može izreći i prije vaganja, ako postoje pismene žalbe ili izjave drugih takmičara, članova rukovodstva takmičenja ili nadležnih organa. U ovom slučaju prije izricanja mjere diskvalifikacije glavni sudija je dužan konsultovati žiri takmičenja.

Ako takmičenje traje više dana – više krugova, takmičar se može diskvalifikovati samo za dan u kojem je napravio povredu pravila ili za cijelo takmičenje – sve dane. Odluku o tome donosi glavni sudija.

## **6.4.5. Završetak ribolova i predaja ulova**

### **Član 114.**

Ribolov se prekida na znak glavnog sudije, odnosno barkariola u ranije određeno vrijeme.

### **Član 115.**

Ulov svakog takmičara za vrijeme ribolova čuva se na označenom prstenu (žici) ili označenoj mrežici – vreći na pratećoj barci, po mogućnosti u posudi sa ledom.

Takmičari u određenom roku po završetku ribolova, moraju predati ulov na matični brod ili drugo određeno mjesto. Takmičari koji nemaju ulov dužni su predati prsten ili mrežicu sa brojem.

Vrijeme i mjesto predaje ulova određeno je propozicijama ili se saopštava nakon verifikacije.

Izuzetno, ukoliko to nije moguće, barkariol se može mobilnim telefonom ili radi vezom javiti glavnom sudiji i obavjestiti ga da je završio sa ribolovom, te da plovi prema luci ili nekom drugom odredištu. U tom slučaju glavni sudija određuje mjesto predaje ulova.

### **Član 116.**

Pruzimanje i registraciju ulova vrši glavni sudija ili njegov pomoćnik, a u slučaju njihove opravdane trenutne spriječenosti to obavlja delegat organizatora.

Do povratka matičnog broda sa ulovom u luku, ulov se mora čuvati na odgovarajući način kako bi se sačuvala težina i kvalitet ulova. Odgovarajuće uslove za čuvanje ribe obezbjeđuje tehnički organizator.

Svježina ribe se po mogućnosti kontroliše „torimetrom“, odnosno elektronskim uređajem koji daje podatke o svježini ulova.

## **6.5. Vaganje ulova**

### **Član 117.**

Mjerenje dužine ribe i vaganjem ulova rukovodi glavni sudija, a istom je obavezan prisustvovati delegate organizatora.

Za potrebe vaganja domaćin takmičenja je obavezan obezbjediti:

- odgovarajuće mjesto kako bi svi kapiteni, takmičari i ostali učesnici takmičenja mogli pratiti tok vaganja
- digitalnu vagu kapaciteta ne manjeg od 5 kg.
- decimalnu vagu ili kantar (za ribe velike težine)
- mjeru za mjerenje dužine riba
- odgovarajuće posude za odlaganje riba

Glavni sudija i delegat organizatora mogu tražiti ponavljanje vaganja odnosno provjeru tačnosti vage.

U toku vaganja svaki takmičar (ili kapiten) može provjeriti svoj ulov ili ulov bilo kojeg drugog takmičara i tražiti od glavnog sudije ponovno mjerenje dužine ili vaganje pojedinog ulovljenog primerka ili kompletnog ulova.

U toku postupka vaganja svaki primerak ribe može biti otvoren i pregledan na zahtjev rukovodstva

takmičenja ili nekog od takmičara. Otvaranje i pregled mora odobriti glavni sudija.

Ulov takmičara ne smije se udaljavati sa stola za vaganje, dok glavni sudija ne objavi rezultate vaganja.

#### Član 118.

Postupak vaganja obuhvata:

- mjerenje dužine riba kako bi se utvrdilo da li je njihova dužina veća od minimalne propisane Naredbom o zabrani lova i stavljanja u promet riblje mladi, nedoraslih riba i drugih morskih organizama;
- provjeru težine sumnjivih primeraka i odvajanje riba koje ne zadovoljavaju minimalnu težinu propisanu ovim Pravilnikom;
- utvrđivanje težine najteže ribe „prve grupe“;
- utvrđivanje broja validnih komada riba „prve grupe“ i ukupne njihove težine;
- utvrđivanje vrsta ulovljenih riba „prve grupe“;
- utvrđivanje broja validnih komada riba „druge grupe“
- vaganje riba „prve grupe“ koje zbog težine nijesu validne, radi određivanja broja riba čija je težina 30% manja od minimalno propisane

Za vrijeme vaganja glavni sudija saopštava podatke o broju validnih i nevažećih riba, težinu (broj bodova)

validnih riba, broj nevažećih riba i ostale podatke o ulovu za svakog takmičara.

### 6.6. Bodovanje i određivanje plasmana

#### Član 119.

Boduje se svaki ulovljeni validni primerak ribe, stim da su ribe podjeljene u dvije grupe po vrstama.

#### Član 120.

**Prvu grupu** čine sve ribe osim onih navedenih u drugoj grupi. Validni primerak ribe “prve grupe” mora imati minimalnu težinu 400 gr, osim kernji čija je minimalna validna težina iznosi 2.500 gr.

Svaki gram težine vrijedi 1 (jedan) bod.

Najveća težina jedne ribe “prve grupe” boduje se do najviše 12.500 gr., dok se težina preko toga ne uzima u obzir.

Pored težinskih bodova za validne primerake ribe “prve grupe” takmičaru se dodjeljuje bodovni bonus i to:

- za svaki validni primerak 400 bodova, što odgovara najmanjoj validnoj težini ulova
- za svaku vrstu ribe 1.000 bodova

#### Član 121.

**Drugu grupu** čine jegulja, gruj - ugor, murina, grdobina i landovine (morski psi, mačke, golub, raže i drhtulje). Validni ulovljeni primerak ribe “druge grupe” mora imati minimalnu težinu 2.500 gr.

Bucanj se ne boduje.

Boduje se svaki validni primerak sa bonusom od 1.500 bodova. Ne postoje dodatni bodovi za težinu. Bodovi dobijeni na ovaj način nazivaju se bonus bodovi.

#### Član 122.

Za ulovljeni primerak ribe prve grupe koji je 30% i više lakši od minimalne težine takmičar dobija 250 negativnih bodova.

#### Član 123.

Ukupan broj bodova jednog takmičara čini zbir težinskih bodova validnih riba prve grupe i bonus bodova dobijenih za validne ribe prve i druge grupe uz odbitak negativnih bodova.

#### Član 124.

Propozicijama takmičenja moguće je odrediti i drugačiji sistem bodovanja, koji je proširen i različit od navedenog u čl. 119. do 122. ovog Pravilnika, uz poštovanje ograničenja minimalne i maksimalne težine te

ostalnih ograničenja, posebno zakonskih u vezi minimalnih dužina riba i to:

- a) za ribe I grupe:
    - minimalnu težinu validnog primjerka ribe veću od 400 gr., s tim da se boduje težina plus bonus bodovi u iznosu minimalne težine;
    - minimalnu težinu validnog primerka ribe različit za razne vrste riba s tim da se boduje težina plus bonus bodovi u iznosu minimalne težine dotične vrste ribe;
    - maksimalnu težinu za bodovanje validnog primerka ribe manju od 12.500 gr.
    - bonus bodove za 10 riba iste vrste;
    - zabranu lova za određene vrste riba.
  - b) za ribe II grupe.
    - minimalnu težinu veću od 2.500 gr. za sve ili za neke vrste riba;
    - drugačiji iznos bonus bodova.
  - c) kazneni bodovi za kašnjenje u predaji ribe od vremena utvrđenog na kapitenskom mitingu.
- Način bodovanja mora biti detaljno razrađen u propozicijama takmičenja, koje donosi organizator.

### **Član 125.**

Rezultati bodovanja ulova: broj ulovljenih validnih primjeraka prve i druge grupe, najteži ulovljeni primjerak, težinski bodovi za ribe prve grupe i bonus bodovi za validne ribe prve i druge, negativni bodovi i ukupan broj bodova koje je ostvari takmičar upisuju se u „listu za obračun bodova takmičara“.

Lista za obračun bodova je radni dokument koji, nakon vaganja i bodovanja, potpisuju glavni sudija i delegat organizatora. Podaci iz liste upisuju se u zbirnu listu za određivanje plasmana, ako se već tokom mjerenja ne vrši upis, u kom slučaju lista za obračun bodova takmičara služi kao kontrolni dokument.

## **6.7. Određivanje plasmana**

### **Član 126.**

Osnov za određivanje plasmana, bilo da je takmičenje službeno ili prigodno, pojedinačno ili ekipno su rezultati koje ostvari svaki pojedinac i to:

- težinski bodovi ulova,
- bodovi bonusa za određenu grupu riba,
- negativni bodovi nepriznatog ulova,
- broj ulovljenih primeraka i
- najteži ulovljeni primerak ribe prve grupe.
- negativni bodovi za kašnjenje u predaji ulova ako je to propozicijama predviđeno.

Način određivanja plasmana mora biti precizno objašnjen u propozicijama.

### **6.7.1. Pojedinačni plasman takmičara**

### **Član 127.**

Za takmičenje koje traje jedan dan konačan plasman, odnosno za takmičenja koja traju više dana, dnevni plasman takmičara se određuje na osnovu ukupnog broja bodova svakog takmičara određen na način naveden u

čl. 123.ovog Pravilnika

Takmičar sa najviše osvojenih bodova u jednom nastupu dobija najmanji plasmanski bod, odnosno 1., sledeći po broju osvojenih bodova broj 2. i tako redom.

Takmičaru koji je nastupio, a nema osvojenih bodova određuju se plasmanski bodovi u iznosu broja takmičara koji su nastupili na dotičnom takmičenju.

Takmičar koji je diskvalifikovan, a takmičenje traje jedan dan ne upisuje se u listu plasmana.

Odredbe predhodnog stava odnose se i na takmičenja koja traju više dana za takmičare kojima je izrečena mjera diskvalifikacije za sve dane.

Kada takmičenje traje više dana, takmičar koji je jednog dana diskvalifikovan, stim da mu je dozvoljen nastup drugog dana upisuje se u listu plasmana i istom se dodjeljuje plasmanski bod koji odgovara ukupnom broju takmičara za taj dan uvećan za jedan.

Zapisnik o diskvalifikaciji prilaže se dokumentaciji takmičenja.

#### **Član 128.**

Kada u jednom danu dva ili više takmičara imaju isti ukupan broj bodova bolji plasman ostvaruje:

- prvo: takmičar koji ostvari veći broj težinskih bodova ( težina ribe prve grupe).
- drugo: takmičar koji ulovi veći broj validnih riba
- treće: takmičar koji ulovi teži primerak ribe prve grupe

Brojem ili težinom nevažjećih riba ne može se ostvariti bolji plasman.

#### **Član 129.**

Kada takmičenje traje više dana svakom takmičaru se određuju plasmanski bodovi svakog dana na način propisan čl. 127. ovog Pravilnika.

Ukupan broj plasmanskih bodova jednog takmičara jednak je zbiru plasmanskih bodova dotičnog takmičara za sve takmičarske dana.

U konačnom poretku najbolje plasirani takmičar je onaj koji ima najmanji zbir dnevnih plasmanskih bodova i tako redom.

#### **Član 130.**

Kada kod višednevnog takmičenja dva ili više takmičara imaju isti zbir plasmanskih bodova bolji plasman dodjeljuje se takmičaru:

- prvo: koji ima veći zbir bodova težinskih bodova za sve dane takmičenja
- drugo: koji je ulovio veći broj validnih riba za sve dane takmičenja
- treće: koji ulovi teži primerak ribe prve grupe

### **6.7.2. Ekipni plasman**

#### **Član 131.**

Kod ekipnog takmičenja, kod kojeg se svi članovi ekipa takmiče iz iste barke i ulov predaju na jednom prstenu (mrežici) dnevni plasman se određuje upoređivanjem broja osvojenih bodova ekipa. Broj bodova se određuje na način propisan čl. 123. Najbolji dnevni plasman ima ekipa koja je osvojila najviše bodova i tako redom.

Ako dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, plasman se određuje na način propisan član 128. ovog pravilnika, stim što pojam takmičar u ovom slučaju znači ekipa.

Za ekipu koja je diskvalifikovana važe odredbe čl. 127. stav 4. do 7. ovog Pravilnika, stim što pojam takmičar u ovom slučaju znači ekipa.

Ako takmičenje traje više dana, konačni plasman ekipa se određuje na način propisan čl. 129. i 130. ovog Pravilnika, stim što pojam takmičar u ovom slučaju znači ekipa.

#### **Član 132.**

Kada je takmičenje istovremeno pojedinačno i ekipno, odnosno kada se kod ekipnog takmičenja članovi jedne ekipe takmiče pojedinačno, prvo se određuje dnevni plasman takmičara sa validnim ulovom na način propisan čl. 127. stav 1.i 2. ovog Pravilnika.

Plasman – plasmanski bodovi takmičara bez ulova određuje se tako, što se prvo, nakon poslednjeg takmičara sa ulovom, dodaju sledeći redni brojevi za onaj broj takmičara koliko ih je bez ulova, pa se zbir ovih bodova podjeli sa brojem takmičara bez ulova.

Takmičari koji su diskvalifikovani dobijaju plasmanske bodove ukupnog broja takmičara uvećan za jedan. Dnevni ekipni plasman se dobija sabiranjem plasmanskih bodova takmičara dotične ekipe. Prvo mjesto se dodjeljuje ekipi koja ima najmanji zbir plasmanskih bodova takmičara i tako redom.

Kada je ovaj zbir za dvije ekipe isti, bolji dnevni plasman se dodjelje ekipi:

- prvo: koja ima veći zbir težinskih bodova (težina ribe prve grupe)
- drugo: koja je ulovila veći broj validnih riba
- treće: koja ulovi teži primerak ribe prve grupe

Kada se po kriterijumima iz stava 5. ovog člana ne može odrediti koja ekipa ima bolji dnevni plasman,



ekipe zauzimaju isto mjesto na tabali. Ako je isto mjesto na tabeli dato dvijema ekipama sledeće mjesto se neće popunjavati.

#### **Član 133.**

Kod takmičenja koje traje više dana, konačni ekipni plasman se određuje upoređivanjem zbira dnevnih plasmana - plasmanskih bodova ekipa. Najbolji plasman ima ekipa koja ima najmanji zbir dnevnih plasmanskih bodova i tako redom.

Kada dvije ili više ekipe imaju isti broj plasmanskih bodova, bolje mjesto dobija ekipa:

- prvo: koja za sve dane takmičenja ima veći zbir težinskih bodova
- drugo: koja je za sve dane takmičenja ulovila veći broj validnih riba
- treće: koja je ulovila teži primerak ribe prve grupe

### **6.8. Podnošenje i rješavanje prigovora i žalbi**

#### **Član 134.**

Prigovori i žalbe, na uslove i postupke prije polaska na ribolov, za vrijeme ribolova, predaje ulova, odluke glavnog sudije, podnose se žiriju takmičenja odmah po predaji ulova.

U ime ekipe ili takmičara, jedino kapiten ekipe je ovlašćen da uloži prigovor – žalbu žiriju takmičenja. Prigovore imaju pravo uložiti i duga službena lica.

Žiri takmičenja će uvažiti samo prigovore i žalbe koji su podneseni pismeno. Uz prigovor – žalbu se prilaže i novčani iznos od 50 eura. Ako se prigovor – žalba usvoji, nevedeni novčani iznos se vraća podnosiocu, a ako se ne usvoji, doznačava se organizatoru.

#### **Član 135.**

Odluke po žalbama predsjednik žirija takmičenja (delegat organizatora) saopštava neposredno prije početka mjerenja i vaganja ulova.

#### **Član 136.**

Na uočene propuste prilikom kontrole, mjerenja, brojanja i vaganja ulova usmene žalbe – prigovori ulažu se u toku tih radnji „na licu mjesta“.

Naknadni prigovori i žalbe na postupke prilikom radnji navedenih u stavu 1. ovog člana neće se uvažiti.

#### **Član 137.**

Ako podnosioc nije zadovoljan odlukom žirija takmičenja, može podnijeti žalbu organizatoru takmičenja, odnosno Komisije za takmičenje, ako je u ingerenciji Saveza bila organizacija takmičenja. Žalbe se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana završetka takmičenja.

Nadležni organ, kojem je žalba upućena, dužan je da istu riješi u roku od 30 dana od dana podnošenja. Izuzetak od ovoga čine žalbe čije rješenja može da utiče na izbor reprezentacije, u kojem slučaju se rješenje mora donijeti po hitnom postupku.

Nadležni organ može da žalbu usvoje ili odbace kao neosnovanu. Isti ima pravo žaliocu odrediti novi plasman i osigurati ostvarenje prava, koja proisteknu iz žalbenog rješenja. Takođe, ima pravo da ponište cjelokupne rezultate takmičenja, ako utvrde da su u pitanju grube povrede ovog Pravilnika, propozicija i drugih propisa od strane rukovodstva takmičenja.

Organizator može da pokrene postupak protiv članova rukovodstva ili pomoćnog osoblja ako utvrdi da zadaci nijesu obavljani prema ovom Pravilniku i propozicijama, a što je bitno uticalo na regularnost takmičenja. Postupak vodi organizator po odredbama svog Statuta.

### **6.9. Proglašenje rezultata i dodjela priznanja**

#### **Član 138.**

Proglašenje zvaničnih rezultata na državnim prvenstvima, kupu Crne Gore i takmičenjima nižeg ranga vrši glavni sudija nakon završenog mjerenja i rješavanja eventualnih žalbi, stim da to pravo može prenijeti na nekog iz rukovodstva takmičenja.

#### **Član 139.**

Za ostvarene rezultate na takmičenjima u sportskom ribolovu dodjeljuju se priznanja i nagrade.

Zvanična priznanja na državnim prvenstvima u svim kategorijama i kup takmičenjima koje organizuje Savez, dodjeljuje Savez i to:

a) medalje:

- takmičarima za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto (zlatna, srebrna i bronzana medalja) na pojedinačnim prvenstvima
- takmičarima - članovima ekipe i kapitenu za osvojeno ekipno 1., 2. i 3. mjesto na ekipnim državnim prvenstvima i kup Crne Gore.

b) pehare:

- klubovima čija je ekipa osvojila 1., 2. i 3. mjesto na ekipnim i kup takmičenjima

Zvanična priznanja na državnim prvenstvima i kupu Crne Gore uručuje delegat Saveza, stim da to pravo isti može prenijeti na drugo lice (predstavnik Vlade Crne Gore, lokale uprave, predsjednika Saveza i dr.)

#### **Član 140.**

Zvanična priznanja na prigodnim takmičenjima koja su u organizaciji Savez , dodjeljuje Savez i to:

a) medalje:

- takmičarima za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto u pojedinačnu konkurenciju
- takmičarima- članovima ekipe i kapitenu za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto u ekipnoj konkurenciji

b) pehare:

- ekipama koje su osvojile 1., 2. i 3. mjesto u ekipnoj konkurenciji

Zvanična priznanja na prigodnim takmičenjima u organizaciji Saveza uručuje predsjednik Saveza, stim da to pravo može prenijeti na drugo lice (predstavnik vlade, lokalne uprave, člana organizacionog odbora ili direkcije takmičenja i dr.).

Zvaničnih priznanja na svjetskim prvenstvima i evroafričkom kupu u organizaciji Saveza dodjeljuje delegat CMAS-a.

#### **Član 141.**

Prigodne – specijalne nagrade (najboljoj ekipi, najboljem pojedincu, za najveći ulov, za fer plej i sl.) obezbjeđuje i dodjeljuje tehnički organizator – domaćin takmičenja, odnosno sponzor koji ih obezbjeđuje.

#### **Član 142.**

Na takmičenjima nižeg ranga ( klupsko, opštinsko, međupštinsko ili regionalno), kao i na prigodnim takmičenjima koja nijesu u organizaciji Savez, priznanja i nagrade obezbjeđuje i dodjeljuje organizator.

### **7. Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava**

#### **Član 143.**

Takmičar ne smije uzimati nedozvoljena sredstva (doping) niti smije primjenjivati postupak koji je nedozvoljen prema pravilima Svjetske antidoping agencije ( udaljem tekst: WADA)

Trener, kapiten, ovlašćeni ljekar i druga ovlašćena lica ne smiju sportisti – takmičaru davati nedozvoljena sredstva ili od takmičara tražiti ili podsticati ga da uzima nedozvoljena sredstva ili primjenjuje postupke koji su nedozvoljeni u skladu sa pravilima WADA.

Ako se utvrdi da su takmičari ili lica iz stave 2. ovog člana, postupali suprotno odredbama, lice ili organ koji su to utvrdili dužni su postupati u skladu sa odredbama Međunarodne Konvencije o antidopingu u sportu.

#### **Član 144.**

Takmičari je dužan da dozvole provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava ( u daljem tekstu: doping).

Takmičar koji se suprostavi doping kontroli ili je izbjegne, odnosno onemogućí, kazniće se kao da je na doping testu bio pozitivan.

Takmičaru koji je na doping testu bio pozitivan, kao i drugim licima za koja se utvrdi da su na bilo koji način sudjelovanju u davanju nedozvoljenih sredstava takmičaru, biće izrečena kazna po odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti Saveza. Disciplinski postupak vodi Disciplinska komisija Saveza.

Lice kojem je izrečena kazna zbog doping ne može za vrijeme trajanja kazne da u klubu i Savezu obavljaju bilo koju funkciju ili aktivnosti vezane za rad sa sportistima – takmičarima (selektor, trener, instruktor i sl.).

#### **Član 145.**

Savez je dužan:

- 1.- Komisiji za antidoping koju obrazuje COK dostavi Kalenadar međunarodnih takmičenja koje misli organizovati u predstojećoj takmičarskoj sezoni;
- 2.- najmanje sedam dna prije održavanja svjetskog prvenstva ili evroafričkog kupa koje je u njegovoj organizaciji ili je pod njegovim nadzorom prijavi prvenstvo Komisiji za antidoping;
- 3.- periodično obavještava Komisiju za antidoping o planovima treninga i pripreme reprezentativnih selekcija, a najmanje jednom u toku godine.

### **8. Zabrana učešća na takmičenjima**

#### **Član 146.**

Delegat je dužan da u saradnji sa glavnim sudijom, preko Komisije za takmičenje, pokrenuti inicijativu za pokretanje postupka pred Disciplinskom komisijom Saveza protiv takmičara za sve povrede discipline, reda i propisa za koje je na takmičenju izrečena mjera diskvalifikacije, a za koje je Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti Saveza predviđena mogućnost izricanja kaznene mjere vremenske zabrane učešća na takmičenjima.

#### **Član 147.**

Za sve povrede discipline, reda i propisa na takmičenjima, fizičkog obračuna, napada i nesportskog ponašanja, uvrde i klevete, doping i druge prestupe takmičarima i drugim učesnicima na takmičenju Disciplinska komisije izriče kaznene mjere na način propisan Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti Saveza.

#### **Član 148.**

Disciplinska komisija vodi postupak po odredbama Statuta Saveza i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti.

U slučaju da je zbog učinjenog prekršaja na takmičenju ili treningu - pripremama protiv takmičara podnijeta prijava Disciplinskoj komisiji, automatski se izriče mjera suspenduje. Suspendacija traje do okončanja disciplinskog postupka.

Rješenje po pokrenutom postupku Disciplinska komisija je dužna donijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana dobijanja predmeta. Disciplinska komisija je obavezan da u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja rješenja isto dostavi matičnom klubu (a preko njega i samom takmičaru) i Komisiji za takmičenje.

Žalbu na rješenje Disciplinske komisije nezadovoljna strana može podnijeti Arbitraži Saveza u roku od 15 (petnaest) dana od dana dobijanja rješenja.

Evidenciju kaznenih mjera vodi Komisija za takmičenje.

### **9. Odgovornost**

#### **Član 149.**

Organizator i tehnički organizator takmičenja, te svi pojedinci uključeni u organizaciju takmičenja ne mogu biti odgovorni za moguće nezgode, nesreće ili štete, koje se učesnicima takmičenja mogu desiti prije dolaska ili nakon odlaska sa takmičenja, kao i u toku samog takmičenja, ako je do nezgode, nesreće ili štete došlo krivicom učesnika.

### **10. Obrasci koji se koriste na takmičenjima**

#### **Član 150.**

Sastavni dio ovog Pravilnika čine primjeri osnovnih obrazaca koji se koriste za njegovu primjenu i to:

1. Minimalne veličine riba

2. Izjava o ličnoj sposobnosti - odgovornosti za učešće na takmičenju
3. Prijava za učešće na državnom prvenstvu
4. Verifikaciona lista
5. Lista žrijebanja
6. Lista za obračun bodova takmičara – sudijski obračunski karton
7. Lista pojedinačnog plasmana ( za takmičenja koja traju jedan dan)
8. Lista ekipnog plasmana ( kada takmičari jedne ekipe love iz jedne barke)
9. Lista ekipnog plasmana (kada takmičari jedne ekipe love iz dvije barke)
10. Zapisnik glavnog sudije
11. Izvještaj delegata

#### **Član 151.**

Pored osnovnih obrazaca navedenih u čl. 150. ovog Pravilnika na takmičenjima u podvodnom ribolovu mogu se koristiti i drugi obrasci koji doprinose lakšoj i bržoj obradi podataka i izradi konačnih rezultata.

### **11. Prelazne i završne odredbe**

#### **Član 152.**

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Pravilnikom primjenjivaće se opšte i pojedinačne odluke nadležnih radnih tijela Saveza , te odluke rukovodstva takmičenja koje se temelje na do sada stečenim iskustvima u podvodnom ribolovu.

#### **Član 153.**

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Skupština Saveza po postupku predviđenim odredbama Statuta Saveza.

Inicijativu za izmjene i dopune mogu dati Skupština, Upravni odbora, radna tijela Saveza i klubovi učlanjeni u ovaj Savez.

#### **Član 154.**

Autentično tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor Saveza .

#### **Član 155.**

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o takmičenjima u podvodnom ribolovu donesen na IV redovnoj sjednici Skupštine Saveza dana 05.07.2014. godine.

#### **Član 156.**

Ovaj Pravilnik usvaja Skupština Saveza, a stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu Saveza, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana usvajanja.

**SKUPŠTINA SAVEZA ZA SPORTSKI  
RIBOLOV NA MORU CRNE GORE**

**Broj: 04 - 10SK/20**

**Herceg Novi, 25.07.2020. godine**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,**

**Gojko Seferović, sr**

**MINIMALNE VELIČINE RIBA**

(Izvod iz Naredba o zabrani lova i stavljanja u promet riblje mladi, nedoraslih riba i drugih morskih organizama)

<b>Naziv ribe</b>	<b>Minimalna veličina (cm)</b>	<b>Naziv ribe</b>	<b>Minimalna veličina (cm)</b>
Sabljarka	120	Kavala	30
Tuna	90	Brancin	25
Kernja	45	Škombar	25
Gof	50	Škripina (logrnja)	25
Palamida	45	Kokot	24
Gruj -ugor	40	Vrana	22
Cipol bataš	40	Sarag	23
Cipol putnik	32	Orada	20
Cipol mržnjak	28	Raža kamenica	73
Trupac	32	Pas kostelj	65
Pagar	33	Pas piknjavac	60
Zubatac	30	Grdoba mrkulja	60
San pjer	25	Grdoba žutka	45

---

 (naziv kluba)

---

 (mjesto i datum)

**SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU CRNE GORE**  
**HERCEG NOVI – BAOŠIĆI**

**Izjava o ličnoj sposobnosti**  
**- odgovornosti za učesće**

Svojim potpisom niže navedeni takmičari \_\_\_\_\_ koji će  
 (naziv kluba)

učestvovati na Državnom prvenstvu u podvodnom ribolovu **potvrđuju:**

1. Da su zdravstveno i psihofizički sposobni i da na gore navedenom takmičenju učestvuju na vlastitu odgovornost – rizik.
2. Da imaju položen ispit „ronioca na dah“
3. Da su upoznati sa Propozicijama po kojem se izvodi takmičenje i odredbama Pravilnika o takmičenjima u podvodnom ribolovu
4. Da lično snose svu odgovornost za eventualne povrede, nesreće i štetu do kojih bi njihovom krivicom moglo doći u toku takmičenja

Red. broj	PREZIME I IME TAKMIČARA	BROJ LIČNE KARTE - PASOŠA	POTPIS
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Da su navedeni takmičari gornju Izjavu  
dali i potpisali dobrovoljno **potvrđuje**

**ZA Klub** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(naziv kluba)

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum)

**SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU CRNE GORE**

**HERCEG NOVI – BAOŠIĆI**

**Prijava za učešće na državnom  
- regionalnom prvenstvu**

Na osnovu dostavljenih Propozicija za

\_\_\_\_\_  
koje će se održati dana \_\_\_\_\_ godine u \_\_\_\_\_ iz  
(naziv takmičenja)

\_\_\_\_\_  
(naziv kluba)  
prijavljujemo sledeće takmičare i prateće osoblje.

<b>A. TAKMIČARI:</b>				
Red. broj	PREZIME I IME	Br. dozvole za sportsko -rekreativni ribolov	Br. članske karte	Datum rođenja
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
<b>B. VOĐA PUTA I KAPITEN:</b>				
Red. broj	PREZIME I IME	FUNKCIJA		
1.				
2.				
<b>C. PRATIOCI:</b>				
1.				
2.				
3.				
4.				

ZA Klub \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_

ORGANIZATOR/DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

MJESTO I DATUM: \_\_\_\_\_

**VERIFIKACIONA LISTA**

Broj takmičara	PREZIME I IME TAKMIČARA	KLUB - EKIPA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		

Delegat: \_\_\_\_\_

Glavni sudija: \_\_\_\_\_



## LISTA ŽRIJEBANJA – DNEVNI RASPORED TAKMIČARA PO ČAMCIMA

BARKA - <i>BOAT</i>		TAKMIČAR - <i>COMPETITOR</i>		EKIPA - <i>TEAM</i>
Br.- <i>N<sup>o</sup></i>	Reg.br.- <i>Reg.N<sup>o</sup></i>	Br. - <i>N<sup>o</sup></i>	Prezime i ime – <i>Name and first name</i>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Delegat: \_\_\_\_\_

Glavni sudija: \_\_\_\_\_

NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_

ORGANIZATOR/ DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

MJESTO I DATUM: \_\_\_\_\_

**SUDIJSKI – OBRAČUNSKI KARTON**

Takmičar: \_\_\_\_\_

Br. takmičara: \_\_\_\_\_

Klub – Ekipa: \_\_\_\_\_

Barka broj: \_\_\_\_\_

	Vrsta ribe	Broj riba	Ukupna težina (gr)	BONUS BODOVI		UKUPNO BODOVA
				Za svaku ribu	Za vrstu ribe	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 2 x 400</i>	<i>5 = 1000</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
<b>A.-RIBE PRVE GRUPE</b>						
<b>Ukupno za ribe I grupe:</b>						

<b>B.- RIBE DRUGE GRUPE</b>	Broj validnih riba	Bonus bodova	UKUPNO BODOVA
		<i>1</i>	<i>2 = 1 x 1500</i>

<b>C.- NEGATIVNI BODOVI</b>	Broj riba	UKUPNO NEGAT. BODOVA
		<i>1</i>
<b>C.1. ZA RIBE TEŽINE 30% ISPOD MINIMALNE VALIDNE TEŽINE</b>		
<b>C.2. ZA KAŠNJENJE U PREDAJI ULOVA</b>		
<b>UKUPNO NEGATIVNIH BODOVA:</b>		

<b>UKUPNO OSVOJENIH BODOVA ( A + B – C ) :</b>	
--	--

<b>NAJTEŽI PRIMERAK:</b>	Vrsta ribe:	Težina (gr):
--------------------------	-------------	--------------

Delegat:

Glavni sudija:





NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_  
 ORGANIZATOR / DOMAĆIN: \_\_\_\_\_  
 MJESTO I DATUM: \_\_\_\_\_

## EKIPNI PLASMAN

EKIPA		Plasman takmičara		Ukupna težina riba I grupe	Broj validnih riba	Najteži primerak ribe I grupe	Ukupno plasmanskih bodovi	Plasman Ekipe
		1	2					
1		2	3	4	5	6	7=2+3	8
	1.							
	2.							
	1.							
	2.							
	1.							
	2.							
	1.							
	2.							
	1.							
	2.							
	1.							
	2.							
	1.							
	2.							

Delegat:

Glavni sudija:

*Napomena: obrazac važi za ekipna prvenstva kod kojih se takmičari iste ekipe takmiče u dvije barke*

## ZAPISNIK GLAVNOG SUDIJE

1. NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_

2. KATEGORIJA: \_\_\_\_\_ 3. MJESTO I DATUM: \_\_\_\_\_

4. ORGANIZATOR:/DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

### 6. RUKOVODSTVO

- Delegat: \_\_\_\_\_

- Glavni sudija: \_\_\_\_\_

- Rukovodilac takmičenja: \_\_\_\_\_

### 7. VREMENSKE PRILIKE

- Temperatura: vazduha: \_\_\_\_\_, mora: \_\_\_\_\_

- Vrijeme: \_\_\_\_\_

- Stanje mora: \_\_\_\_\_

### 8. UČESNICI

- Broj klubova: prijavljeno: \_\_\_\_\_, nastupilo: \_\_\_\_\_

- Broj takmičara: prijavljeno: \_\_\_\_\_, nastupilo: \_\_\_\_\_

- Broj takmičara prema kojima su preduzete kaznene mjere: \_\_\_\_\_

### 9. ODLUKE DONESENE PRED, U TOKU I NAKON ZAVRŠETKA TAKMIČENJA:

### 10. OCJENA ODRŽANOG TAKMIČENJA:

### 11. PREDLOZI:

#### Prilozi:

- Lista plasmana
- Prigovori - žalbe učesnika
- Izjave svjedoka
- Odluke

GLAVNI SUDIJA:

\_\_\_\_\_

**IZVJEŠTAJ DELEGATA  
O ODRŽANOM TAKMIČENJU U SPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU**

1. NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_

2. KATEGORIJA: \_\_\_\_\_ 3. MJESTO I DATUM: \_\_\_\_\_

4. ORGANIZATOR:/DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

5. OPŠTA ZAPAŽANJA I OCJENA ORGANIZACIJE TAKMIČENJA:

6. OCJENA SUĐENJA:

9. MJERE PREDUZETE U TOKU TAKMIČENJA:

11. SUGESTIJE I PREDLOZI:

Prilozi:

- Zapisnik glavnog sudije sa priložima
- 

Dostavljeno:

- Komisiji za takmičenje (sa priložima)
- Sudijskoj komisiji

DELEGAT:

\_\_\_\_\_